



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Culture and Sports

Broj 12/01-05-39122-26/18  
Sarajevo, 21.01.2019. godine

**VLADA KANTONA**

**n/r Edin Forto, Premijer**

**(Ovdje)**

**SKUPŠTINA KANTONA**

**n/r Elmedin Konaković,**

**Predsjedavajući Skupštine  
(Ovdje)**

Zastupnica Bibija Kerla na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori“, a u skladu sa Poslovníkom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je sljedeće zastupničko pitanje: „Kada će Ministarstvo kulture i sporta početi razmišljati o zaslužnim sportistima Kantona Sarajevo?“, a koje je obrazložila kako slijedi:

**„Kada će Ministarstvo kulture i sporta početi razmišljati o zaslužnim sportistima Kantona Sarajevo?**

**Obrazloženje:**

Republika Srpska je već odavno uvela doživotne stipendije za zaslužne sportiste, pa je krajnje vrijeme da se ta praksa primjeni i u Federaciji. U Kantonu Sarajevu Imamo par ljudi koji imaju zvanje zaslužnih sportsita i o njima bi trebao da preuzme brigu Kanton.

Nadam se da će se ova ideja uzeti u razmatranje i da će sportisti našeg Kantona konačno dobiti ono što zaslužuju.

**Sarajevo:19.12.2108 god.“**

**U odgovoru na navedeno zastupničko pitanje ističemo sljedeće:**

Pravilnikom o kategorizaciji sportista na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 52/16 i 87/16-ispravka) u članu 3. određene su kategorije sportista na način da se u stavu (1) Sportisti koji su ostvarili značajne sportske rezultate razvrstavaju u sljedeće kategorije (između ostalog):

„a) **ZASLUŽNI SPORTISTI:**

- 1) osvojeno I-III mjesto na Olimpijskim igrama;
- 2) osvojeno I-III mjesto na Svjetskom prvenstvu;
- 3) osvojeno I-III mjesto na Evropskom prvenstvu;
- 4) osvojeno I-III mjesto na Paraolimpijskim igrama.“



**Odredbama člana 4. istog Pravilnika utvrđeni su dodatni kriteriji, na način da: „Sportisti koji su značajne sportske rezultate ostvarili kao reprezentativci bivše Jugoslavije (SFRJ) imaju pravo koje propisuje ovaj Pravilnik ukoliko su državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine i ukoliko po osnovu sportskih rezultata ne primaju bilo kakve naknade u zemljama bivše Jugoslavije ili od strane bilo kojeg nivoa administrativnog organiziranja u Bosni i Hercegovini.“**

„Odredbama člana 25. stav (5) Zakona o sportu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/03 Prečišćeni tekst) određeno je da: „Ministar donosi pravilnik o kategorizaciji zaslužnih, vrhunskih i ostalih sportista prema ostvarenim rezultatima. O posebnim javnim nagradama i priznanjima zaslužnim sportistima odlučuje Skupština Kantona“, a odredbama člana 3. Pravilnika o kategorizaciji zaslužnih, vrhunskih i ostalih sportista prema ostvarenim rezultatima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/03) određeno je da:

„Zaslužni sportisti pripadaju u Svjetsku A klasu, a to su:

- sportisti u individualnim sportovima ili sportisti u ekipama sportskih igara koji su osvojili jednu od medalja na olimpijskim igrama, svjetskim, evropskim prvenstvima ili klupskom evropskom prvenstvu prvog nivoa;
- sportisti koji su na drugom zvaničnom takmičenju priznatom od matične federacije postavili olimpijski, svjetski ili evropski rekord,

(Klupsko evropsko prvenstvo prvog nivoa podrazumjeva takmičenja u organizaciji odgovarajuće evropske sportske asocijacije (Liga šampiona, KUP prvaka i sl.)“.

Zaslužnim sportistima koje bi eventualno nagradio Kanton Sarajevo, prema članu 4. (dodatni kriteriji) citiranog državnog Pravilnika bilo bi onemogućeno da ih kao zaslužne sportiste Bosne i Hercegovine nagradi i Bosna i Hercegovina, pod čijom zastavom, grbom i himnom su rezultati, koji ih čine zaslužnim sportistima i ostvareni.

**Prilog: Relevantne odredbe (Zakona i Pravilnika) Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo**

**S poštovanjem,**



web: <http://mks.ks.gov.ba>  
e-mail: [mks@mks.ks.gov.ba](mailto:mks@mks.ks.gov.ba)  
Tel/fax: + 387 (0) 33 562-062  
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO  
ASSEMBLY

Broj: 01-05-39122-23/18  
Sarajevo, 21.12.2018. godine


MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA  
n/r ministra

Zastupnica Bibija Kerla je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovníkom Skupštine Kantona Sarajevo postavila sljedeće zastupničko pitanje: "Kada će Ministarstvo kulture i sporta početi razmišljati o zaslužnim sportistima Kantona Sarajevo?"

Zastupnica je pitanje dostavila u pisanoj formi, te vam isto dostavljamo u prilogu s molbom da u skladu sa odredbama Poslovníka Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13 i 47/13,47/15,48/16) odgovore, u pisanom obliku, uputite predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo kako bi iste dostavili zastupnici Kerli, kao i ostalim zastupnicima Skupštine.

*Prilog: Zastupničko pitanje Bibije Kerle*

CO:  
-sekretar SKS  
-sekretar Vlade Kantona




PREDSEDavajući  
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Elmedin Konaković



web: <http://skupstina.ks.gov.ba>  
e-mail: [skupstina@skupstina.ks.gov.ba](mailto:skupstina@skupstina.ks.gov.ba)  
Tel: + 387 (0) 33 562-055,  
Fax: + 387 (0) 33 562-210  
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





9

## SKUPŠTNINA KANTONA SARAJEVO

Ministarstvo Sporta i kulture Kantona Sarajevo

### 1. Sjednica Skupštine KS

19-12-2018

01

05

40033

#### Pitanje broj 6.

Kada će ministarstvo Sporta i kulture početi razmišljati o zaslužnim sportistima Kantona Sarajevo?

Obrazloženje:

Republika Srpska je već odavno uvela doživotne stipendije za zaslužne sportiste, pa je krajnje vrijeme da se ta praksa primjeni i u Federaciji. U Kantonu Sarajevu imamo par ljudi koji imaju zvanje zaslužnih sportsita i o njima bi trebao da preuzme brigu Kanton. Nadam se da će se ova ideja uzeti u razmatranje i da će sportisti našeg Kantona konačno dobiti ono što zaslužuju.

Sarajevo:19.12.2108 god.

Dostavljeno:

- Sekretarijatu Skupštine
- Ministarstvu Sporta i kulture Kantona Sarajevo

Zastupnica DF-a

Bibija Kerla

## Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od 1.7.2016. godine.

VM broj 116/16  
20. lipnja 2016. godine  
Sarajevo

Predsjedatelj  
Vijeća ministara BiH  
Dr. Denis Zvizdić, v. r.

Na osnovu člana 4. stav (3) Zakona o Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 56/08), člana 40. stav (4) Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12) i člana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici održanoj 20.06.2016. godine, donio je

### ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ЦИЈЕНИ ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА

## Члан 1.

У Правилнику о цијени личних докумената ("Службени гласник БиХ", број 100/12, 56/14 и 7/16) члан 8. мијења се и гласи:

"Одредбе овог правилника важе до 30.09.2016. године."

## Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењиваће се од 01.07.2016. године.

СМ број 116/16  
20. јуна 2016. године  
Сарајево

Председавајући  
Савјета министара БиХ  
Др Денис Звиздић, с. р.

804

Na osnovu člana 41. stav (2) Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08 i 102/09) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici, održanoj 20. juna 2016. godine, donijelo je

### ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТИСТА НА НИВОУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.  
(Предмет)

Ovim pravilnikom utvrđuju se kategorije sportista/sportistkinja, postupak svrstavanja sportista u kategorije, kriteriji za kategorizaciju sportista, oblici i način ostvarivanja prava koje sportisti ostvaruju na osnovu kategorizacije sportista na nivou Bosne i Hercegovine.

## Члан 2.

(Osnov za kategorizaciju sportista)

Osnov za kategorizaciju sportista je ostvareni značajan sportski rezultat koji je sportista ostvario na zvaničnim međunarodnim takmičenjima u sportskim disciplinama koje su na zvaničnom programu Olimpijskih igara u organizaciji

Međunarodnog olimpijskog komiteta (IOC), Paraolimpijskih igara u organizaciji Internacionalnog paraolimpijskog komiteta (IPC) i Specijalne olimpijade u organizaciji Međunarodne specijalne olimpijade, odnosno plasman za učešće na navedenim takmičenjima na način i pod uvjetima propisanim članom 3. ovog pravilnika.

#### Član 3. (Kategorije)

(1) Sportisti koji su ostvarili značajne sportske rezultate razvrstavaju su u sljedeće kategorije:

## a) ZASLUŽNI SPORTISTI:

- 1) osvojeno I-III mjesto na Olimpijskim igrama;
- 2) osvojeno I-III mjesto na Svjetskom prvenstvu;
- 3) osvojeno I-III mjesto na Evropskom prvenstvu;
- 4) osvojeno I-III mjesto na Paraolimpijskim igrama.

## b) VRHUNSKI SPORTISTA MEĐUNARODNOG RAZREDA

- 1) ispunjena "A" norma ili ostvaren plasman za učešće na Olimpijskim igrama;
- 2) ispunjena norma ili ostvaren plasman za učešće na Paraolimpijskim igrama;
- 3) ispunjena norma ili ostvaren plasman za učešće na Specijalnoj olimpijadi;
- 4) ostvaren plasman na Svjetsko prvenstvo.

(2) Kategorizacija se vrši isključivo za sportski rezultat odnosno plasman iz člana 2. ovog pravilnika ili prethodnog stava, tačke a) i b).

#### Član 4. (Dodatni kriteriji)

Sportisti koji su značajne sportske rezultate ostvarili kao reprezentativci bivše Jugoslavije (SFRJ) imaju pravo koje propisuje ovaj pravilnik ukoliko su državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine i ukoliko po osnovu sportskih rezultata ne primaju bilo kakve naknade u zemljama bivše Jugoslavije ili od strane bilo kojeg nivoa administrativnog organiziranja u Bosni i Hercegovini.

## Члан 5.

(Utvrđivanje kategorija)

- (1) Kategorije iz člana 3. ovog pravilnika utvrđuje Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa ovim pravilnikom.
- (2) Sredstva za kategorizaciju sportista se obezbjeđuju u budžetu BiH na poziciji "Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne sportiste i vrhunske sportiste međunarodnog razreda".
- (3) Provođenje postupka kategorizacije sportista iz ovog pravilnika neće se vršiti ukoliko godišnjim budžetom ne budu predviđena sredstva za grant iz stava (2) ovog člana.

## Члан 6.

(Rješenje o kategorizaciji)

- (1) Kategorisani sportisti ostvaruju pravo na novčanu naknadu i pod uvjetima utvrđenim posebnim rješenjem o kategorizaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, i to:
  - a) Zaslužni sportisti iz člana 3. stav (1) tačka a) ovog pravilnika ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu nagradu na godišnjem nivou nakon što ispune uvjete za odlazak u penziju u skladu sa odredbama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju.
  - b) Vrhunski sportisti međunarodnog razreda iz člana 3. stav (1) tačka b) ovog pravilnika ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu nagradu, a koja se isplaćuje u prvoj narednoj godini nakon ostvarenog rezultata koji

okolnostima konkretnog slučaja nema ništa što bi uputilo na zaključak da je Okružni sud proizvoljno postupao i tako povrijedio apelantovo pravo iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije.

### VIII. Zaključak

75. Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda prava iz članka II/3.(g) i članka II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, te prava iz članka 9. u svezi sa člankom 14. Europske konvencije kada u okolnostima konkretnog slučaja nema ništa što bi uputilo na zaključak da su javne vlasti izašle iz okvira polja slobodne procjene u oblikovanju suradnje sa vjerskim zajednicama i načinom financiranja crkava i vjerskih zajednica apelanta dovele u nejednakopravan i diskriminatorски положај u odnosu na druge crkve i vjerske zajednice.

76. Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda prava iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada u okolnostima konkretnog slučaja nema ništa što bi uputilo na zaključak da je Okružni sud proizvoljno postupao i tako povrijedio apelantovo pravo iz citiranih odredaba.

77. Na temelju članka 59. st. (1) i (3) Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

78. Prema članku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konačne i obvezujuće.

Predsjednik  
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine  
Mirsad Čeman, s. r.

### ИСПРАВКЕ

#### 1242

Nakon izvršenog sravnjavanja sa izvornim tekstom, utvrđeno je da se u Pravilniku o kategorizaciji sportista na nivou Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 52/16), objavljenog na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku potkrala štamparska greška, te se u skladu sa članom 101. Poslovnika o radu Savjeta ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 22/03) i članom 55. Jedinствених правила за израду правних прописа у институцијама Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 11/05, 58/14 i 60/14), a na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, daje sljedeća

### ИСПРАВКА

У Правилнику о категоризацији спортиста на нивоу Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 52/16) у члану 7. став (9) број "(4)" замјењује се бројем "(7)".

Директор  
Канцеларије  
за законодавство  
Савјета министара БиХ  
Мр **Цемаил Ћибо**, с. р.

Број 01-02-2-717-2/15  
09. новембра 2016. године  
Сарајево

Nakon izvršenog sravnjavanja sa izvornim tekstom, utvrđeno je da se u Pravilniku o kategorizaciji sportista na nivou Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 52/16), objavljenog na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku potkrala štamparska greška, te se u skladu sa članom 101. Poslovnika o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 22/03) i članom 55. Jedinствених правила за израду правних прописа у институцијама Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 11/05, 58/14 i 60/14), a na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, daje sljedeća

### ИСПРАВКА

У Правилнику о категоризацији спортиста на нивоу Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 52/16) у члану 7. став (9) број "(4)" замјењује се бројем "(7)".

Директор  
Уреда за законодавство  
Вјећа министара БиХ  
Мр. **Джемал Ћибо**, с. р.

Број 01-02-2-717-2/15  
09. новембра 2016. године  
Сарајево

Nakon izvršenog sravnjavanja sa izvornim tekstom, utvrđeno je da se u Pravilniku o kategorizaciji sportaša na razini Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 52/16), objavljenog na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku potkrala tiskarska pogreška, te se sukladno članku 101. Poslovnika o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 22/03) i članku 55. Jedinствених правила за израду правних прописа у институцијама Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 11/05, 58/14 i 60/14), a na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, daje sljedeća

### ИСПРАВКА

У Правилнику о категоризацији спорташа на разини Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 52/16) у чланку 7. ставак (9) број "(4)" замјењује се бројем "(7)".

Равнатељ  
Уреда за законодавство  
Вјећа министара БиХ  
Мр. **Джемал Ћибо**, в. р.

Број 01-02-2-717-2/15  
09. студеноса 2016. године  
Сарајево

ČL 25. + 4. IZUOD IZ ZAKONA O SPORTU KS  
("SL. NOVINE KS" BROJ 45/12 - PREČIŠĆENI TEKST)

SLUŽBENE NOVINE  
KANTONA SARAJEVO

Srijeda, 31. oktobra 2012.

Broj 45 - Strana 11

- (2) U sistemu sportskih takmičenja učestvuju klubovi u okviru odgovarajućeg sportskog saveza, pod uslovima i na način utvrđen općim aktom tog saveza.
- (3) Klubovi, sportisti i svi drugi učesnici sportskih aktivnosti dužni su da saraduju sa organizatorom i ne smiju svojim postupcima izazivati ili doprinostiti nasilju ili nedoličnom ponašanju gledalaca.

POGLAVLJE III - SPORTISTI

Član 25.

(Prava i obaveze sportista)

- (1) Sportista u smislu ovog Zakona je osoba koja se priprema i učestvuje u organizovanim sportskim takmičenjima.
- (2) Sportista ima sva građanska prava utvrđena Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, entitetskim ustavima i zakonima, zakonima i drugim propisima na drugim nivoima administrativnog organizovanja, kao i odredbama ovog Zakona, Zakona o sportu u BiH i entitetskim zakonima o sportu.
- (3) Sportista može da se bavi sportskim aktivnostima amaterski ili profesionalno.
- (4) Sportista iz prethodnog stava, zavisno od rezultata koje postiže, kategorise se u svjetsku A ili B klasu, internacionalnu A ili B klasu, perspektivnu A ili B i nacionalnu A ili B klasu. Zaslužnim sportistom sa teritorije Kantona smatra se sportista koji je kategorisan u svjetsku A klasu. Vrhunskim sportistom sa teritorije Kantona smatra se sportista koji je kategorisan u svjetsku B klasu ili internacionalnu A klasu.
- (5) Ministar donosi pravilnik o kategorizaciji zaslužnih, vrhunskih i ostalih sportista prema ostvarenim rezultatima. O posebnim javnim nagradama i priznanjima zaslužnim sportistima odlučuje Skupština Kantona.

Član 26.

(Ugovor o radu sa sportistom)

- (1) Sportisti mogu provoditi sportske aktivnosti samostalno ili u okviru sportskih organizacija.
- (2) Aktivnost sportista iz prethodnog stava regulišu se ugovorom o radu.
- (3) Ugovor o radu iz prethodnog stava sadrži naročito: međusobna prava i obaveze, obavezu zdravstvenog i penzijsko-invalidskog osiguranja sportiste, rok angažovanja, visinu naknade za angažman, a može i visinu naknade za zaključenje ugovora.

Član 27.

(Obaveze sportiste)

Sportista je obavezan da se pridržava općih i posebnih pravila koja su propisana ovim Zakonom, Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini, drugim zakonima, podzakonskim propisima i pravilima međunarodnih sportskih asocijacija i strukovnih sportskih organizacija koji vrijede za odnosni sport, a naročito:

- a) poštuje norme i pravila sportskog ponašanja,
- b) redovno trenira i učestvuje na takmičenjima,
- c) poštuje sportska pravila, službena lica i gledaoce,
- d) svojim ponašanjem čuva ugled sportskog kolektiva i sredine koju predstavlja,
- e) saraduje sa zdravstvenim službama i posebnim organima koji provjeravaju upotrebu nedozvoljenih stimulativnih sredstava.

Član 28.

(Prava sportiste)

Sportista ima pravo:

- a) da bude zaštićen od svake vrste duhovnog i fizičkog nasilja, ugrožavanja slobode, ljudskog i sportskog integriteta, zdravlja i sportskog dostojanstva,
- b) koristi sportske objekte i opremu, usluge stručnog rada i zdravstvene zaštite u skladu sa propisima,

- c) da na osnovu slobodno izražene volje učestvuje u reprezentativnim selekcijama,
- d) da se na osnovu slobodno izražene volje udružuje u sportski sindikat.

Član 29.

(Prava sportiste na zdravstveno i penziono-invalidsko osiguranje)

- (1) Klub u skladu sa zakonom i statutom, sportisti koji sportske aktivnosti ne provodi u vidu zanimanja obezbjeđuje prava na zdravstvenu zaštitu, ako ih ne ostvaruje po drugom osnovu, te opremu i rekvizite.
- (2) Klub, u skladu sa zakonom, obavezan je vrhunskom i zaslužnom sportisti, koji ne ostvaruje prava iz penziono-invalidskog osiguranja po drugom osnovu, uplaćivati doprinose za penziono-invalidsko osiguranje za vrijeme za koje se takmiči sa tim statusom.

Član 30.

(Prava i obaveze sportista stranih državljana)

- (1) U sportskim takmičenjima na području Kantona Sarajevo mogu učestvovati i strani državljanjani.
- (2) Prava i obaveze sportista stranih državljana regulišu se ugovorom sa sportskim organizacijama u skladu sa međunarodnim sportskim pravilima.
- (3) Sportisti i sportski stručnjaci strani državljanjani moraju imati dozvolu za rad od nadležnog državnog organa i registrovati se u skladu sa članom 42. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini.
- (4) Stranci koji na područje Kantona Sarajevo dolaze isključivo radi sudjelovanja u sportskim i šahovskim priredbama izuzeti su od obaveze dobijanja radne dozvole u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca.
- (5) Profesionalni sportisti ili sportski radnici koji na osnovu valjanog zaključenog ugovora rade na području Kantona Sarajevo obavezni su prethodno pribaviti radne dozvole u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca.

Član 31.

(Plaćanja naknade pri prelasku sportiste u drugi klub)

Obaveza plaćanja naknade pri prelasku sportiste prije isteka ugovora iz jednog kluba u drugi, te sankcije protiv kluba koji ne isplati naknadu regulišu se statutom odgovarajućeg sportskog saveza.

Član 32.

(Zabrana dopinga i obaveza provjere zdravstvene sposobnosti)

- (1) Sportistima i svim učesnicima u sportu zabranjeno je da uzimaju nedozvoljena stimulativna sredstva, da ih daju kao i da podstiču njihovo korišćenje u skladu sa pravilima Svjetske antidoping agencije (WADA).
- (2) Zabranjeno je sportistu izlagati sportskim aktivnostima, ako one mogu da ugroze ili pogoršaju njegovo zdravstveno stanje.
- (3) Sportisti koji učestvuju u pripremi za sportska takmičenja i u sportskim takmičenjima dužni su najmanje dvaput godišnje da se podvrgnu utvrđivanju opšte i posebne zdravstvene sposobnosti u skladu sa pravilnikom iz člana 45. stav (1) ovog zakona.
- (4) Sportisti, organizacije u sistemu sporta i nadležni zdravstveni radnici moraju poštovati pravila Evropske konvencije o antidoping kontroli i pravila Međunarodnog olimpijskog komiteta.

POGLAVLJE IV - STRUČNI KADAR

Član 33.

(Stručni kadar u sportu)

- (1) Stručni kadar u sportu mora ispunjavati slijedeće uslove:
  - a) imati visoku ili višu stručnu školsku spremu iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja, ili
  - b) imati visoku ili višu stručnu školsku spremu iz drugih oblasti i licencu za rad u oblasti sporta, ili
  - c) imati status vrhunskog sportiste sa diplomom za rad u oblasti sporta.

# ČL 3. PRAVILNIKA O KATEGORIZACIJI SPORTISTA PREMA OSTVARENIM REZULTATIMA ("SL NOV. KS" BROJ 23/03)

## SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Ponedjeljak, 27. oktobra 2003.

Broj 23 - Strana 1403

- drugi prihodi.

d) Uklapanje organizovanja sportske manifestacije u razvojne planove i Strategiju razvoja Kantona

### Član 6.

Poseban zadatak Inicijativnog tijela je da pripremi i obrazloži segment Elaborata o uklapanju organizovanja velike sportske priredbe u razvojne planove i strategiju razvoja Kantona.

Ministarstva Kantona Sarajevo nadležna za sport i finansije predstavljaju ovaj segment Vladi Kantona i Skupštini Kantona radi dobijanja saglasnosti na cjelokupan projekat.

## III - ORGANIZOVANJE DRUGIH SPORTSKIH PRIREDBI

### Član 7.

Za organizovanje drugih sportskih priredbi organizator je obavezan formirati inicijativno tijelo i sačiniti predračun troškova organizacije i održavanja.

Organizator druge sportske priredbe kada potražuje dio sredstava za njenu organizaciju iz budžeta Kantona, Grada ili opštine dužan je postupiti u skladu sa čl. 43. i 44. Zakona o sportu Kantona Sarajevo.

## IV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 8.

U roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog pravilnika organizacije u sportu uskladiti će svoje opće akte sa njegovim odredbama.

### Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 12-03-40-20713/03

17. oktobra 2003. godine

Sarajevo

Ministar

Ivica Šarić, s. r.

Na osnovu člana 20. stav 5. Zakona o sportu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/01), ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo donosi

## PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI SPORTISTA PREMA OSTVARENIM REZULTATIMA

### Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se kategorizacija sportista prema stepenu i nivou ostvarivanja javnog interesa u sportu Kantona Sarajevo.

### Član 2.

Kategorizacija sportista vrši se u sljedeće kategorije:

A) ZASLUŽNI SPORTISTI

B) VRHUNSKI SPORTISTI

C) OSTALI SPORTISTI

### Član 3.

Zaslužni, vrhunski i ostali sportisti definisani su sljedećim klasama:

## A) ZASLUŽNI SPORTISTI:

- Svjetska A klasa

Svjetska A. klasa su:

- 1 Klupsko evropsko prvenstvo prvog nivoa podrazumjeva takmičenja u organizaciji odgovarajuće evropske sportske asocijacije (Liga šampiona, KUP prvaka i sl.)
- 2 Ovim kriterijima pod nazivom "Sportske igre" podrazumijevaju se sljedeće sportske grane: fudbal, košarka, rukomet, odbojka i ragbi.
- 3 Klupsko evropsko prvenstvo drugog nivoa podrazumjeva takmičenja u organizaciji odgovarajuće evropske sportske asocijacije (KUP kupova, KUP Raymonda Sapporte, KUP UEFA i sl.)
- 4 Klupsko evropsko prvenstvo trećeg nivoa podrazumjeva takmičenja u organizaciji odgovarajuće evropske sportske asocijacije (KUP IHF, KUP CEV i sl.)

- sportisti u individualnim sportovima ili sportisti u ekipama sportskih igara koji su osvojili jednu od medalja na olimpijskim igrama, svjetskim, evropskim prvenstvima ili klupskom evropskom prvenstvu prvog nivoa;<sup>1</sup>
- sportisti koji su na drugom zvaničnom takmičenju priznatom od matične federacije postavili olimpijski, svjetski ili evropski rekord.

## B) VRHUNSKI SPORTISTI:

- Svjetska B. klasa

Svjetska B. klasa su:

- sportisti u individualnim sportovima plasirani od četvrtog do osmog mjesta na olimpijskim igrama, svjetskim ili evropskim prvenstvima;
- sportisti u ekipama sportskih igara<sup>2</sup> koje su se plasirale u četvrtfinale i više na olimpijskim igrama, svjetskim ili evropskim prvenstvima prvog nivoa.
- Internacionalna A. klasa
- Internacionalna A. klasa su:
- sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili medalju na mediteranskim igrama, univerzijadi ili svjetskom studentskom prvenstvu;
- sportisti koji su ispunili normu za učešće na olimpijskim igrama, svjetskom ili evropskom prvenstvu;
- sportisti u ekipama sportskih igara koji su se plasirali u četvrtfinale mediteranskih igara ili klupskog evropskog prvenstva prvog nivoa, koji su se plasirali u finale klupskog evropskog prvenstva drugog nivoa<sup>3</sup> ili učestvovali na svjetskim ili evropskim prvenstvima.

## C) OSTALI SPORTISTI

- Internacionalna B. klasa

Internationalna B. klasa su:

- sportisti u individualnim sportovima koji su osvojili medalju na balkanskim igrama ili koji su ispunili normu za učešće na mediteranskim igrama;
- sportisti u ekipama sportskih igara koje su se plasirale u četvrtfinale klupskog evropskog prvenstva drugog nivoa<sup>3</sup> ili koji su se plasirali u finale klupskog evropskog prvenstva trećeg nivoa.<sup>4</sup>
- Internacionalna C. klasa
- Internacionalna C. klasa su:
- sportisti juniori u individualnim sportovima ili sportisti juniori u ekipama sportskih igara koji su osvojili jednu od medalja na svjetskim i evropskim prvenstvima;
- sportisti koji su na drugom zvaničnom takmičenju priznatom od matične federacije postavili juniorski svjetski ili evropski rekord.
- Internacionalna D. klasa
- Internacionalnu D klasa su:
- sportisti juniori u individualnim sportovima ili u ekipama sportskih igara koji su se plasirale u četvrtfinale i više na svjetskim ili evropskim prvenstvima;
- sportisti juniori koji su osvojili jednu od medalja na svjetskim igrama mladih ili evropskim olimpijskim danima;
- sportisti juniori koji su osvojili prvo ili drugo mjesto na otvorenim međunarodnim turnirima koje verifikuje evropska federacija u konkurenciji učesnika iz najmanje osam zemalja u datoj kategoriji odnosno disciplini.



- Nacionalna A. klasa  
Nacionalna A. klasa su:
  - sportisti u individualnim sportovima i sportisti u ekipama sportskih igara koji su osvojili prvenstvo ili kup Bosne i Hercegovine.
- Nacionalna B. klasa  
Nacionalna B. klasa su:
  - sportisti u individualnim sportovima i sportisti u ekipama sportskih igara koji nisu prvaci niti osvajači kupa Bosne i Hercegovine, ali su svojim rezultatom u sistemu takmičenja Bosne i Hercegovine stekle pravo da učestvuju u međunarodnom službenom sistemu takmičenja.

Član 4.

Sportisti koji nisu kategorisani niti u jednu od ovih klasa svrstavaju se u sport za sve.

Član 5.

U slučaju da se na nivou države Bosne i Hercegovine ili Federacije Bosne i Hercegovine utvrdi kategorizacija sportista prema ostvarenim rezultatima, ovaj pravilnik će biti usklađen sa njegovim odredbama.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 12-03-40-20716/03  
17. oktobra 2003. godine

Sarajevo

Ministar

Ivica Šarić, s. r.

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o sportu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/01), ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo donosi

## PRAVILNIK

### O BLIŽIM USLOVIMA STRUČNE SPREME STRUČNOG KADRA U SPORTU

#### I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi stručne spreme i stručna osposobljenost stručnog kadra za obavljanje stručnih poslova u sportu na području Kantona Sarajevo.

Član 2.

Stručni rad u sportu određen članom 26. Zakona o sportu uključuje sljedeće aktivnosti:

- 1) programiranje i vođenje sportskih aktivnosti djece;
- 2) obučavanje i vođenje treninga omladine;
- 3) programiranje i vođenje treninga sportista;
- 4) programiranje i vođenje sporta za sve;
- 5) obučavanje i osposobljavanje građana u sportskim znanjima i vještinama;
- 6) dijagnostika i kontrola fizičkih sposobnosti učesnika u sportskim manifestacijama.

Član 3.

Stručni kadar u sportu koji neposredno obavlja stručni rad u sportu iz prethodnog člana tač. 1. do 5. treba da ima najmanje:

1. završen fakultet za fizičku kulturu;
2. višu ili visoku trenersku školu određenog smjera.

Poslove iz stava 1. ovog člana mogu da obavljaju i lica koja su stekla odgovarajuću stranu diplomu nakon izvršene nostrifikacije.

Član 4.

Licenciranje stručnog kadra obavlja se u skladu sa pravilima međunarodnih ili nacionalnih strukovnih organizacija.

Nosioci međunarodnih licenci obavezni su da te licence verifikuju kod odgovarajuće visokoškolske ustanove iz prethodnog stava.

Član 5.

Pod stručnim osposobljavanjem podrazumijeva se redovno školovanje kojim se stiče vrsta i visina stručne spreme iz člana 3. ovog pravilnika.

Pod stručnim usavršavanjem podrazumijeva se usavršavanje u određenoj grani sporta kroz seminare i kurseve nakon sticanja stručne spreme iz člana 3. ovog pravilnika.

Član 6.

Lica koja rade u sportskim organizacijama, a ne ispunjavaju uslove stručne spreme iz člana 3. ovog pravilnika da bi se mogli smatrati stručnim kadrom u sportu dužna su steći odgovarajući stepen stručne spreme u roku od četiri godine od dana stupanja na snagu Zakona o sportu.

Ukoliko u zakonom ostavljenom roku, lica iz prethodnog stava ne ispunje uslove stručne spreme iz člana 3. ovog pravilnika, organizacije u sportu su obavezne angažovati stručni kadar koji ispunjava uslove stručne spreme u funkciji nadzornika radi nadgledanja obavljanja stručnih poslova lica koja ne ispunjavaju uslove stručne spreme propisane zakonom o sportu za stručne kadrove.

Član 7.

Postojeće organizacije u sportu dužne su u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog pravilnika uskladiti svoje akte sa njegovim odredbama.

Član 8.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika na području Kantona Sarajevo prestaje primjena odredaba Pravilnika o stručnoj spremi i drugim uslovima za obavljanje stručnog rada u organizacijama za fizičku kulturu ("Službeni list SRBiH", broj 16/87) u dijelu koji se odnosi na stručne kadrove.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 12-03-40-20714/03  
17. oktobra 2003. godine

Sarajevo

Ministar

Ivica Šarić, s. r.

Na osnovu člana 29. stav 2. Zakona o sportu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/01), ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo donosi

## PRAVILNIK

### O KATEGORIZACIJI I NAMJENI SPORTSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

#### I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se kategorizacija i namjena sportskih objekata na području Kantona Sarajevo.

#### II - KATEGORIZACIJA SPORTSKIH OBJEKATA

##### a) Prema javnom interesu

Član 2.

Sportski objekti na području Kantona Sarajevo kategoriziraju se prema odredbama člana 29. Zakona o sportu